

120



	OJ	RB/GOD	RB
<b>UG</b>	<b>OJ04</b>	<b>DS-05-98/17</b>	<b>01</b>

## UGOVOR

### o nabavci konsultantskih usluga u cilju unapređenja računovodstvenih poslova – analiza rizika finansijskih izvještavanja za 2017. godinu

KJKP Sarajevogas d.o.o., Sarajevo, Ul.Trg Fadile Odžaković Žute 4, Sarajevo  
Koga zastupa: Direktor Preduzeća Mr.sc. Nihada Glamoč, dipl.ing.maš.,(u daljem tekstu: Kupac)  
i  
«RECONT d.o.o.», Ul. Branislava Nušića 7, 72000 ZENICA, BiH  
Koga zastupa: Direktor Đenar Terzić, dipl.oec.,(u daljem tekstu: Prodavac)

#### Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka konsultantskih usluga u cilju unapređenja računovodstvenih poslova – analiza rizika finansijskih izvještavanja za 2017. godinu sa posebnim osvrtnom na date preporuke revizora na finansijske izvještaje za 2016. godinu, za potrebe kupca, po provedenom direktnom sporazumu nabavke broj: DS-05-98/17. Prodavac je dostavio ponudu na osnovu zahtjeva kupca, koja je sastavni dio ovog ugovora.

#### Član 2.

Ugovorna vrijednost usluga iz člana 1. ovog ugovora bez PDV-a iznosi: **5.950,00 KM** (slovima: **pethiljadadevetstotinapedesetKM**).

#### Član 3.

Prodavac će usluge iz člana 1. početi izvršavati odmah nakon potpisivanja ugovora, u angažmanu revizorskog tima koji se sastoji od dva ovlaštena revizora i dva asistenta. Obaveza prodavca je da u toku obavljanja poslova iz člana 1. ovog Ugovora traži saradnju kupca u pogledu obezbjeđenja potrebnih podataka, informacija i konsultacija o elementima posla.

#### Član 4.

Kupac se obavezuje da će Prodavcu staviti na raspolaganje svu dokumentaciju kao i ostale podatke koji su od interesa za neometano obavljanje poslova iz člana 1 ovog Ugovora, uz angažman uposlenika Kupca iz računovodstva sa kojima bi revizorski tim Prodavca prešao svaku bilansnu poziciju i sve preporuke.

Za davanje nepotpune dokumentacije odgovoran je Kupac. Prodavac nije odgovoran za štetu koja može nastati krivicom Kupca uslijed zakašnjenja u davanju podataka i potrebne dokumentacije za obavljanje poslova iz člana 1. ovog Ugovora.

#### Član 5.

Obaveza Prodavca je da usluge iz čl. 1. izvrši u roku od **15 (petnaest) dana** nakon obostranog potpisivanja ugovora. Ukoliko usluga ne bude izvršena u ugovorenom roku, Kupac će za svaki dan zakašnjenja u izvršenju usluge Prodavcu zaračunati penale u iznosu od 1%, s tim da ukupni iznos penala ne može biti veći od 5% ukupne vrijednosti ugovora.

#### Član 6.

Prodavac će obračun izvršenih usluga vršiti po jediničnim cijenama iz priloga ovom Ugovoru. Kupac će plaćanje izvršenih usluga izvršiti nakon **15 (petnaest) dana** po prihvaćenom projektu analize rizika od strane kupca, a po prijemu uredno ispostavljene poreski ispravne fakture na transakcijski račun Prodavca navaden na fakturi.

#### Član 7.

Kupac i Prodavac se neće smatrati odgovornima za zakašnjenje u ispunjenju obaveza prema ovom Ugovoru, neposredno ili posredno, ako je zakašnjenje uslijedilo uslijed više sile. Pod višom silom podrazumijevaju se slučajevi koji se mogu pojaviti poslije stupanja ugovora na snagu, a koji nisu pod kontrolom ni jedne ugovorene strane, niti se objektivno mogu predvidjeti, a sprječavaju jednu ili obje ugovorene strane.



**Član 8.**

Prodavac usluga nije ovlašten da zaključuje podugovore sa drugim licima u cilju realizacije ugovornih obaveza bez predhodnog pismenog odobrenja kupca.

**Član 9.**

Ukoliko Kupac u ugovornom roku iz člana 5. ovog ugovora ne plati cijenu za izvršene usluge obavezan je Prodavcu isplatiti i zateznu kamatu u skladu sa zakonom i drugim propisima koji uređuju ovaj institut.

**Član 10.**

Ovaj ugovor se zaključuje na period trajanja do ispunjenja njegove svrhe, ali ne duže od godinu dana, računajući od dana potpisivanja istog. U slučaju raskida ugovora, ugovorna strana koja traži raskid ugovora obavezna je da o svojoj namjeri obavijesti drugu ugovornu stranu sa otkaznim rokom od 10 (deset) dana.

**Član 11.**

Ugovorne strane su saglasne da Prodavac neće zapošljavati, odnosno angažovati fizička i pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili bili angažovani kao članovi ili stručna lica u Komisiji za nabavke nadležnoj za dodjelu navedenog ugovora o javnoj nabavci.

Ograničenja u smetnji iz stava 1. ovog člana traju 6 (šest) mjeseci od dana zaključivanja ugovora.

**Član 12.**

Na sve odnose i institute koji nisu navedeni u ugovoru, a pojave se prilikom realizacije, primjenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

**Član 13.**

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obje ugovorene strane, a sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorena strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

**Član 14.**

Sve nesporazume do kojih dođe u realizaciji ovog Ugovora, a koji se ne mogu riješiti u duhu dobrih poslovnih odnosa, rješavaće nadležni sud u Sarajevu.

**Za Prodavca:**

Direktor

  
Denar Terzić, dipl.oec.

Broj ugovora: 009-U/2017/KU

**Za Kupca:**

Direktor Preduzeća

  
Mr. sc. Nihada Glamoč, dipl.ing.maš.

Izvršni direktor

  
Mr. Mehmed Mehović, dipl.oec.

Broj ugovora: 136/17

19-06-2017